

0-1b

1.
 1. Diapero tša ba kxale
 2. Lešoboro
 3. Lethumathša
 4. Thešlō ya maina a ba šimanyana
 5. Theelo ye maina a basitsana
 6. Poloko ya mohu le bohlaolxadi (6) (6B)
 7. xo bōlwa xa mohloloxadi
 8. xo ~~aminiw~~ ~~amii~~ dutulwa xa bana
 9. Ngwaxa wa komēlōlō
 10. monyanya o mexolo a ngwaxa o moisa
 11. Sehlabēlo sa xe mahloko a aparetše naxa (xo thibya Difata)
 12. Xo Loša mosadi
 13. Lenyalo

2. Batho ba boxoloxolo ba be ba apara matlalō a diphōšfōlō. Xe ba ~~xxx~~ apara ba be ba apara ka maxetleng ba hunela ka mebya ya maralana ka fa pele : Xe mosadi ele moima 1) be a apara ka xo soka ke xore : Kōbō e e be e etla ka mo lehwapeng e xolōla ka mo pele a hunela ka yona mebya ya maralana mo lehetleng. Letlalo la Namane le be le bitšwa ka leina la xore: Ke morepyana xe motho a sokile ka letlalo la Phalana, o be a tumišexa. Ba be ba fele ba bolela x bare: O sokile Phalana. Dikobo tša bošexo ba be ba apara Mexašwa le mathebō a dipēla. Mathebo a Diphukubye le Dinkwē a be a Kxethetšwe xo aparwa ke dikxoši. Basadi xoxola ba be ba apara tšwala matlalō a diphōšfōlō tše: Pudi, nku, Phala,. La ele Nkwe yona e aparwa ke dikxoši.

3. Ntopa ba be ba tšwala e sexilwexo mokxopeng wa moxašwa wa kxomo. Benna ba be ba tšwaba mekxeswa a matlalo a Phōšfōlō tše; Phuthi, Phudufudu, Kome Xome lekxeswa la kome le be le ratexa ~~xxx~~ xaxolo.

Ser 564

Mo melaleng ka pele ba be ba apara letlalô la dibatana tše nyenyane, Letlalô la mohuta, o ~~le~~ ~~ke~~ ~~le~~ le be le bitšwa xore: ke Lethselana ba apara le manti a a ohlilwexo ka leokadi. Pheta ya Thaxa yona e be e aparwa ke maxoši a banna le a basadi pheta ya Hloša ke Pheta e e latolexo pheta ya Thaxa, yona e be e aparwa ke maxošana a metse le banna ba bahumi le basadi ba bōna ba apara xape le pheta e e bitšwaxo xore Ke : Bolokwane. Banna ba be ba sa (Kokote ripe) moriri wa bona ba be ba ~~n~~ o lesa o xola o be o ekohle, ba bangwe ba be ba bolwa byale ka basadi ba beanywa.

4.

2. Lešoboro

Motho xe a sešu a ~~hixixx~~ bolla o bitšwa Lešoboro, yena xa a apare selo mo mmoleng, o tšwala lekxeswa la rhaxa le mapeša a dipotšanyane mo ~~hixxxx~~ hlojong ba be ba rwala Kxašana ba tomela mafofa a dimphše mo Kxašuneng, ba dira sehlora sa mosela wa Khephane ba rwala sona xape ba dira sehlora se sexolo ka mafofana a mphše se se bitšwaxo xore ke Kukuta. ba rwala xape le dihloro tša mesela ya dibatana tše ding kxeno ola.

3. Lethumathša

Motho wa mositsana xe a sešu a bolla o bitšwa Lethumathša, le yena xa a apare selo mo mmeleng o tšwala ntepa ka moraxo ka pele o tšwala Lebole le le botse le le dirilwexo ka dinti tša mudu wa mohlare wa moxaba, tše di ohlilwexo xabotse. mo hlojong o fōra ~~hixxxx~~ moriri o dirwa Leetsê o tlotšwa mokhura a Lehehlô o thšela x moriri ka Letsoku xoba Bilwane. Maotong o rwala

5. Dithlokwa tse di Loxilwexo ka byang, mo dipotaneng o rwala mefsiri.

Basotho xe ngwana e sale e monyane xa a na leina le le tiilexo mmaxwe a ka no me rea leina le a le rataxo, Eupya o tla bitšwa ka lona ka lebaka kamoka feela lona le bitšwa xore ke leina la byaana, ka moraxo xa lebaka xe ngwana a na le nyoxa e 12 Joba 14 xe a šetše a lekane xoba yo a ka bollaxo xona a ka reêlwa leina la makxonthe la ruri-ruri le le bitšwaxo xore ke leina la boxolo. Ngwana a ka reelwa leina la boxolo mohlomong a šetše a na le ~~hang~~ banyanana ba 4 le xo iša pele, Eupya Mohlang wa theêlo ya maina. ba tla reêlwa kamoka xo tee, xape motho xa a na le moxolwane e le monna a setše a na le bana xome moxolwane wa monna le eena a na le bana bana ba yo

6. monyane ba ka seke ba a reêlwa maina a boxolo ~~pe~~ pele xa xe yo moxolo a reya ba xaxwe, maina a boxolo, Le xo bolotša yo monyenyane xa a dumelelwa xo ka bolotša ka lebaka le tee le moxolwane mo baneng ba mathomo.

Xa xo reelwa bana maina a boxolo Batswadi ba laletša meloko le metswalo ba dira monyanya ka xo apeya byala le xo hlabisa seruiwa e ka ba kxomo Pudi, nku, xo nyakiwa mo motseng motho wa monna yo a tsebyaxo xore ke moxale o Kile a hlabana ntwala ya marumu, xome mo thlabanong o kile a tiya thšweni. "xo tiya thšweni ke xore: yo a Kilexo are mo thlabanong a bolaya motho. Xe a se xona xo nyakiwa motho yo a Kilexo a ya thlabanong yo a naxo le Lebadi la Lerumu xoba la Kôlô yena o a bitšwa o tla a swere molamu le lerumu a le byale ka motho yo a yang thlabanong. Xe a fihla batswadi ba bana ba tšea nana ya sebêtê sa seruiwa se se

7. hlabilwexo ba se bea pele xa monna yo wa moxale. Xomme bana ba emišwa ka mothaladi mo lapeng xoba o kxorong ya tatabo, ba ema ka xo hlatlamana ka boxôlô bya xo tswalwa xa bona ke xore: Bana ba yo moxolo pele kamoraxo yo a mo latelaxo le xo iša pele:-

Nama e ya sebête e bowa fa pele xa monna wa ~~nx~~ moxale e sešu ya butšwa ke xore e sešu ya apeiwa xoba xo bešwa Monna wa moxalê o thoma ka xo tšea nana e ya sebete o e loma ka mênô a e sohla e sešu ya burswa yare mola mênô a na le madi a nama e ya sebete, A loma ngwana mo lhatleng ka mênô a ~~mukhwa~~ mahubidu a madi a mo Patiša lerumu ka mo lehwaŋeng a hloxohla, a mo swariša molamu ka seatla sa letsoxo le letona a mmitša ka leina le le mo swanetšexo ka mo a buditšwexo ke batswadi. A re: yo ke mokete! Xo a rialo xo ema e mong wa ba leloko yo a tsebaxo leina le xabotse-botse lereta le xo

8. reta mong wa pele, le xo reta boxa boxale bya xaxwe le mo a bowaxo nthse le se a se Binaxo. Bana Kamoka ba ya ka lethêthô ka ona mokxwa o wa xo longwa Phatla ka madi le ~~nx~~ lerumu ka mo lehwaŋeng le molamu letsoxong, xo fihla xe ba felela ka lona lebaka leo xo kwala mekxolokwane ya basadi le matlalo a basadi le Kati tša banna di a banwa, xo xola le direto tša maina le Dikati tša banna le matlalo a Basadi.

5 xhê Thešlô ya maina a (Basitsana)

Xo laletšwa meloko, xo apeiwa byala, xe bo hlatlilwe, xo bitšwa batho bohle ba meloko le ba xwera. Ka moraxo xo nyakiwa mosadi wa. Serôtô yo a Phelaxo a buduša mabele yo a Kilexo a reka kxomo xoba dipudi xoba Dinku ka mabele a a lemilexo ka moxoma wa diatla e sexo ka mabele a a lemilwexo ka Dipholo xoba ka

9. ditonki. auwa xo nyakexa feela yo a kilexo a reka seruiwa ka mabele a thšemo e a e lemilexo ka moxoma wa diatla xo sexothušo ya moxoma wa xo lemišwa ke a dipholo xoba ditonki. Yena xe a fihla xo tlišwa mo xo yena moetana wa byala (Bear) le xa sexô sa byala, yena mosadi yo wa serotô o tla a swere Moxoma wa diatla le mabêlê xome bana ba ba basitsana ba emišwa xabotse ka lethetho ka xo letelana xa xo tswalwa xa bona le ka xo tswalwa xa batswadi ba bona, Batswadi ba botša mosadi

Ser 564

wa seroto maina xome mosadi yo wa seroto o tšea xa sexô ea byala o xa byala ka mo moetaneng o a bo muma o thswêla ngwana ka byona mo sefahlo-xong. o mmitšá ka leina le le molebanexo ore yo ke ~~Wkete!~~ xe a rialo o tla tšea moxoma ola wa xaxwe a ema pele xa ngwana a lema ka ona a xaša mabele fase

10. a lema a taboxela xodimo a lema a bile a hlaxola, moraxo xo emama sethakxa sa mosadi yo a tsebaxo xo reta o reta ngwana le leina la ngwana le batswadi ba ngwana le se ngwana a se binaxo le fa a bowaxo nthse Bana Kamoka ba ba ~~dirwa ka~~ tlišwexo Theelong ya maina ba dirwa ka ona mokxwa o xo dirilwexo wa mothomo mokxolokwane ya basadi le matlalo le Kati tša banna di fela di bonwa. xe theelo ya maina e fedile xo ~~ntšwa~~ nthsiwa dijo tšohle tše di apeyotšwexo monyanya o wa theelo ya maina mabyala, Maxôbe Dinama di newa batho bohle ba ba laleditšwexo le ba ba ~~ix~~ lhlexo xo Kxopela le xo kwa maina a. Xo tloxa lona tšatši le la theelo bana ba ba basimanyana le ba basitsana ba leswa xo bitšwa ka maina a byana ba bitšwa feela ka maina a boxolo.

11. 6 Poloko ya Mohu le Bohloloxadi

motho xe a hwile o phuthwa ka moxašwa (mokxopa) wa kxomo xe o soxilwe xe wa xo xa soxiwa o se xona o phuthwa ka o o fadilwexo o nthšitšwexo Dithlono. ona o berwa ka meetse (warer) xore o bošlwê xa o se xona le o sa falwaxo o ka Phutha mohu le ona o berwa ka meetse xore o bošlwê. Mokxopa o ~~xjntk~~ phutha motho o tatwa ka manti. Xa ele motho ya a xodilexo a naxo le motse le lešaka la dikxomo xoba dinku xoba ~~wipmám~~ dipudi molete wa mohu o epiwa ka mo šakong la diruiwa tše xaxwe, xa molete o fedile mohu o a tšewa ka fa ngwakong xe a otšwa ka

Ser 564

molomo wa ngwako o fapana le morwa wa xaxwe oa pele mo modyakô
xa ele mosadi o fapana le morwedi ke xore xé mohu a etšwa ka
ngwako ngwa o tsena. Ka ngwakong ye ke laetšo ya xore:

Ngwana šala o phela mo ngwakong o . Xomme mohu o rwalelwa
kua Phupung xe ba fihla mo Phupung mohu ga a fološetšwe mo

12. moleteng ka xo išwa moleteng ka marala mo moleteng xo tsena
banna ba babedi le mosadi o tee ba elexo meloko e mexolo xoba
dihloxo tša bo mohu yo Bona xe bale ka fa moleteng ba ka neiwa
setoto ke ba balexo kantle xa molete ka matsoxo x kome ba ka
teng ba robatsa mohu ka mo moleteng ka mo xomo swanetseng xa
ele monna o robala ka lehlakori le le tona, xa ele mosadi o
rolala ka hlakori le le thsadi mohu o robatswa ka xo lebelela
mo a bowaxo nthse. Ke xore xa sethšaba sa xabo se etšwa thoko
ya North or South, or east or west. Ke xore sefahlôxô na mohu
se tla leba sona, xe ba maeile e mong wa ba ba lexo ka fa teng
xa molete o ka kxaola dikata dinti tše ditatilaxo mokxopa o o
di thaola ka thipa, xona ba ba lexo ka ntle ba ka thšeletsa
molete ba hika ka teng ba o xata ka dinaô xo fihla xe ba bile
ba rotoxa ka ôna xe bale mo lebitleng xo swerwe le mabejana

13. a manyane (about a hand full) a thšwetswe ka lesšlong a fele a
feferiwa xe bang ba thšela mobu ka mo moleteng moraxo ba thšela
a manyenyane thormana e se di Kae! Fao ke taetšo ya xore:
X Mohu a seke a re tloxelela tlala re šale re buduša mabele,
xape mohu xa a tšwe mo lapeng ka seferô xo rutlwa lefao nothôkô
xa seferô xome mohu o ka nthšwa xona o išwa Phupung xa ele
Lesoxana le le naxo le mosadi feela a sešu a ba le motsana wa
xaxwe ka noši xe a sale ka mo xare xa motse wa tatxwe yena xa
xa a bolokwe ka mo lešakeng la dikxomo, o bolakwa ka šakeng la
dikxomo mamane le xe a ka hua pele xa tatxwe o bolokwa ka mo
šakeng la mamane Feela xe tatxwe le mmaxwe ba huki ka huile

bohle, ba bolokilwe mo šakeng xona le morwa a ka bolokwa mo šakeng la dikxomo a robala le batswadi seo se dirwa xa ele ngwana wa pele (First born) xa ele ba bang bane bona ba ka
 14. bolokwa mo lapeng le mo mathuding xoba mo sexotlong. mo xo ka ~~hona~~ bonoang. Xe motho a sena lešaka la diruiwa xona a ka fo bolokwa mo mafuring xoba mo sexotlong. Xoba marōpeng a tatagwe.

Xe xo feditšwe xo thšeletša molete wa mohu xo tlišwa fa lebitleng meetse ka moetana xome ka fa metseng xo noketšwe sehlare se se f bitswaxo Leilane bohle ba ba ilexo ba swera mohu yo ba hlapa ka meetse a a ~~leix~~ Leilane le bohle ba ba swerexo mobu wa Phupu ya mohu, xe ba feditšo xona ba tšea moetana ola ba o Phšatlela mo hloxoeng ya lebitla la mohu xona basadi ba thoma xo dira lešata le lexola la sello.

Xa xwa dumelwa xore sello se kwale bathong mohu a sešu a bolokwa. Xona le mehuta e mebedi ya sello sa mathomo sa lešata le lexola se bitšwa xore ke sello sa motswa-šaka ke xore:

15. Sello sa xe mohu a sa tšo bolokwa. Sa babedi se bitšwa xore ke Sello sa ba tšwa-kxolê.

6b

Bohloloxadi

Xe Poloko e fedile basadi bohle ba mohu ba Phuthexela mo lapeng le le xolo ke xore la mosadi e moxolo wa mohu (Principal wife) Ba tsena mo ngwakong o tee xo tee ba dula ka fa teng xo nyakisa ngaka ya xo alafa bahloloxadi yena o tla a swere dihlare tša xaxwe tša xo alafa Bohloloxadi le thlakô ya Pitsi le Lexare. Xona Bahloloxadi bohle ba Khunama ka matšlô fa mojakwa wa ngwako. Ka tlošwa moriri oa hloxo kamoka ba lle ba tla ka xo latelana xe lmong le e mong a Kôkôntwa o swanetšo lla. Xe ba feditšo ripywa meriri ngaka e tšea thlako ya pitsi e Kôkota hlôxô ya mohloloxadi xothoma mo Phatleng xo fihla ka sekxothing le xothoma Kathoko ya tsêbê ya le le tona

16. xo isa ka xo ya le le thsadi Ka moraxo o tsea lexare
o hlaba dithlaka morhloxiang ka ona mokwa ola a xo Kokota ka
hlako ya pitsi xe madi e e tswa a fana ka sehlare se a se
tsebaxo xore ke sa bahloloxadi. Ka moraxo xo ~~ixm~~ tsewa
moxoma wa sesotho o Kokolelwa ka mo lapeng hleng xa seforô
xo ~~ixm~~ lebana le mola mohu a nthaitšwaxo nthse xe a iswe
mabitleng moxoma o ba o bapetsa le mafika a 2 a mafexô xona
xo kotšwa mollo xo xadikwa sehlare ka morufsi xome xa se
~~ixm~~ thunya muši basadi bale ba bahloloxadi ba oretšwa muši
o ka xo pipywa ka moxšwa ba ~~ixm~~ orela muši wa sehlare se se
apeilwexo ka morufsi se se thselwa meetse ka moraxo xo šilwa
dipilo tša sehlare se di hlakanya le makhura di tlotša
Bahloxiadi mo hloxiang le mahlo le matsoxiang le Maotong
mohloloxadi o šala are fsii! Xo nyakira kefa ya moxodu wa
kxomo xoba mokxopa wa Polomeetse mohloloxadi o rwešwa yona ntepa
17. ya mohloloxadi e ripya makôbe e a hlanolwa ka teng xo tla ka
ntle ka ntle xo tla ka teng, le thethô byalo ka mošta e 3 mo
xare xa lapa mo meetseng xo thšolwa mohlapo le mehlare e meng
ya xo hlohlona xona bahloloxadi ba tla hlapa umele ka mehla e
sale bošexo xe naleli ya masa e e tšwa ba hlapa feela matšatši
a 3. Xome xe ba hlapa ba swanetšo lla kuđu. Ka moraxo xo
apewa Byaloa bya xo nthša Bahloxiadi ngwakong. Byalwa byo bo
nowa ke Batsšepadi. Ke xore banna ba ba kxalabye le basadi
ba Bakxekolo ba ba sa hloeng ba Belexa mantšibua a lona letšatsi
le Bahloxiadi ba tšwang ngwallong ka lona xo iwa mosate xo
xowa mohlapô e tlere xa xo llwê dilalelo pele batho ba robala
xo ~~ixm~~ tšwa basadi ba kxoro e' ya xa bo mohlolo xadi le bona ba
hloloxadi ba tšea pitsana ya mohlapo le moxomana ba sepela le
18. ditsela tše kxolo tše di lexo xare xa motse ba tšama ba tiya
moxomana ola ba xaša mohlapo mo ditseleng ba tšama ba lla, ba
re joo! joo! na lahlexa joo, xa ele monna o tla fo šala basadi
ba ~~ixm~~ moraxo xe ba sepela ba lla. Ka xo rialo bare ke xo
Hloboša kexoba le ditsela tše mohu a bexo a sepela xo tšona.

~~ixm~~ ~~ixm~~ ~~ixm~~ ~~ixm~~ ~~ixm~~ ~~ixm~~ ~~ixm~~ ~~ixm~~ ~~ixm~~ ~~ixm~~

Ka moswana xe ba ~~ixxxx~~ tsoxa e sale boéxo ba tšea pitšana
 ela ya mohlapô le selepe sa mohu xa ele mos di ba tšea moxoma
 ba tsoxela thšemong ya mohu xe ba elta tseleng ba rama Ledixa
 la Mohlare wa Mošwana ba le ~~ixxxx~~ hlahla ba rarela le thšemo
 ba tšama ba xaša mohlepo ba dira lešata la sello. Xe ba
 raretše ba tšea Ledixa lela ba le bea thoko mo Lešing la
 thšemo ba bolla ~~x~~ xae ka sello. Xe ba fihla mohlologadi o
 news Lehlotlo la mohlare wa Mokxomphatha xoba la mohlare wa
 x̄ 19. Mohloloxatšana xome o ~~ixxxx~~ hlottela ka lona ka letsoxo la
 x̄ Ntšoxôšô (left hand) Mohloloxadi o dula a fifetše ka
 lebaka la kxedi tše 6 a tlola mahlo le diatla ka mošidi xoba
 dipilo a rwele kefa ya moxodu wa kxomo xoba ya letlalo la
 x̄ Polomeetse a hlottela ka lehlotlo ha mokxomphatha xoba
 Mohloloxatšana a hlanotše ditšwaro. Ka moraxo xa kxwedī tšele
 o lesa xo tlola ka Dipilo le mišidi o lesa xo hlatlêla ka
 lehlôtlô o rola keba ela o hlanolla ditswaro, o lesa moriri
 o sa Kôtwā xa a tlole makhura xoba xo tlotša ditšwaro ka
 makhura o fo dula ele e mosehla ka lona lebaka le la xe e sale
 Mohloloxadi xa a dumelwa xo tšea leeto la mo a ka yaxo a
 robala xo dumeletšwe feels xo tšea leeto la mo a ka yaxo a be a
 bolla motseng wa xaxwe. Xape mohloloxadi xe a tsena ~~xxx~~ motseng
 xoba kxorong e e x sexo ya xabo xa a dumelwa xo ga fo tsena
 auwa! Sa pele o swanetšo ema mo kxorong ya motse a kxopale
 metse ka sexô mo lapeng le leng a hoape dinaô le diatla xona
 a ka Kxona a tsena mo malapeng a kxoro eo (motse oo)

20. 7 Xo bôlwa xa Mohloloxadi

Xe Kgwaxa o fedile mohu a le lebitleng xo dirwa byala bo a
 apeiwa xe bo buqule bo hlottlwe xo tle batho bohle ba ha
 laleditšwexo xore ka letšutši la xore! xore! Ke la pôlô ya
 meriri ya mokete: Bona ba tla ba swere dimpho Bang ba swere
 dipho tše. Thetho ntepa ~~ixxxx~~ ~~ixxxx~~ Lexoxwa be tše
 ding: - ~~Xome di fiwa motbo ye wa mosedi o leng mohloloxadi yo~~
~~a tšang la uphu o fiwa. Mošwa ra byala e mong le e mong y~~

Xome di fiwa motho yo wa mosadi eleng Mohloloxadi yo a tlang le mpha o fiwa moeta wa byala e mong le e mong yo a tlang le mpho o fiwa byala, Xape Mohloloxadi xe a tlošwa meriri e ya bohloloxadi xa e kolobišwe meriri ka meetse a xo bolwa, Eupya meetse a xo Kolobiša meriri e ya bohloloxadi. Xore lexare le tle le kxone xo sepela xo Kolobišwa ka lehulo le la byala xome xo bôlwê meriri mohloloxadi a thakxwe xabotse a beangwe meriri a tlotswe ka Makhura a lefêhlô xona xa ele monna e ka dumelwe xo nyala e mong mosadi e mofsa. Xa ele mosadi a ka dumelwe xo tsenelwa ke monna e mongwa leloko la bo mohu

21. 8 Xo dutulwa xa bana

Bana mo lapeng xe tatabo xoba mababo a huile. Xo swanetso áurulwa ngoana wa pele mo alpeng. Le ngwana wa mafêlêlô ma lapeng, xa ele ba bang bona ba ka fo tlošwa meriri wo xare xa hlôxô xwa šala feela mothalatsana wa moriri mo mathôkô a hloxo, tikoloxo ya hloxo (Round the head) bang ba lomišwa Jxôfa mo xare xa hlôxô mo Phozong: Kxôfa ke xore: ba bolwa bophaphethi bya tekanyo ya seatla mo xare xa hlôxô ba bolwa seka se se byale! xa ele tsatši la xo bolwa ba tla x bolwa xo tee le motswadi yo a lexo xona a phelaxo mohlant le.yena a bolwaxo meriri mohlant wa xe xo apeilwe byala bye bo bitšwaxo xore ke x byala bya meriri

22. 9 Ngwane wa Komelelo, xe dipula di hloke xa

Xo no tšwa a monna yo a rataxo yo a naxo le diruiwa o nthša seruiwa sa xaxwe o se iša mošete xo kxoši o Lôba pula. Ore: A kxosi re hwela kae? Ka se ruiwa se ki tlilo xo hôba pula xo kxoši! Xona kxoši e bitša pitšo ya sethšaba sohle sa mušo wa xaxwe "Banna" O ba tsebiša ore: Kabakala Komelelo mokete. O tlile fa o lôba pula ka sekete sa xore xona sethšaba se thšela Lehosa la teboxo. Kamoraxo xo tsebišwe sethšaba xore ka letšatši la xore xo tla iwa lesôlô xo yo nyakiwa Phôšfôšlô

ya xore-xore. "Mo lesôlong la xo nyaka (xo kxopela) pula xo no nyakiwa diphôôfôôlo tše 3 feela ke Hlôlô le Kôme le Kxaka xona kxoši o Laela sethšaba se se yang lesolong xore Sepelang le yo xo tsoma Hlôlô xoba Kxaka xoba Kôme Ka mo a ka

23. Kxethang ka xona mo Phôôfôôlong tše 3 tše, Phoofoolo ye ya lesôlô la pula xa e bolawe ka molamu xoba lerumo xoba xo betšwa ka se sengwe. Auwa, e swanetšo swarwa ka diatla e sa phela e seke ya longwa ke mpya xoba xo swarwa ke mpya e swanetšo swarwa ke motho ka diatla xe ba e swere xo Khumiwa lenti la mohlare wa mokxoba ba tlema Phoofoolo e maoto ka lona ba e šikara Lexetleng ba leba xae ba rwele Phôôfôôlô e e sa phela. Xome ba tsena xae ka moxobo o moxolo xome basadi ba ba hlakanetša ka mekxolokwane ba batamela yo a rwelexo

Phôôfôôlô e xome ba hlôba boya bya yona ba rwala mo hloxrong e mong le e mong yo a hlakaneditšexo banna ba lesolo o tla bonwa ka xe a rwele mo hloxrong boya bya Phôôfôôlô e e tswang xo tsongwa. Xe ba fihlile ka xae ba e neela kxoši kxoši o

24, nyaka banna ba ba kxalabye ke bona ba ba hlabaxo Phôôfôôlô e xa e hlabye ke lesoxana e hlabya ke bakxalabye ba ba tšofadi. Xe ba e hlabile ba lota madi a yona le mošwang wa yona. ba lesa nama ye ya Phôôfôôlô tekanyo ya matsatši a 3 e sa apêwê ba e utiša xore e be le xobola ka xo nnyane.

Ka lona letsatši le xo bolaiwaxo Phôôfôôlô ye xo ~~xxx~~ laiwa basitsana bohle ba mathumethša xo ya nokeng ka dikitsana. ~~Basitsana~~ Basitsana bohle ba tšea meētana ya dipitšana ba ya xo xa meetse kua nokeng e kxolo ya motse oo, ba tliša meetse mo mošate. Mo mošate ka kua sexotlong (šafuri) Xo na le Lapana le le axilwexo xabotse ka mo lapaneng leo xo bewa (dula) pitša tša Mohlapô xona basitsana bale ba tšwaxo ~~xx~~ nokeng ba thšela meetse ale ba tšoxo xo axa kua ~~xxx~~ nokeng ka pitšeng e kxolo ya mohlapô

Ser 564

25. ba e tlatša e mong le e mong wa basitsana ba ba tšwaxo nokeng xe a thšela meetse ka fa pitseng xa a tšwe le pitsana ya xaxwe auwa o e ribexa ka mo lapeng la pitša tša mohlapô mo tlase xa pitša e a tjšetšexo meetse ka xo yona. Xe pitsa e tletše Bakxalabye bale ba xo bolaya Phôôfôlô ela ya ba Lesôlô ba tšea Madi le Mošwang ola wa Phôôfôlô ya ba lesôlô ba o thsela mo meetseng a mo pitseng ba hlakanya le Dihlare tše ding tše badi tsebaxo xore ke tša xo a ka dira Mohlapo, ba cira monlapô. Xe ba feditše xo dira monlapô xona ba ya xo apha mama ya Phôôfôlô ela ya Lesôlô xe e apellwe e budulwe e e lêwa e ja feels ke Bakxalabye ba ba tsofadi le Bakxekolo. Motho yo mofsa e a sa xo belexa (tswala) xa a dumelelwe xo ka e ja le xa ele Lesoxana le le bolôtšexo xoba kxarebe e e bolotsexo xa xo tumelelo ya xo ka ja Nama eo.
26. Ka moroxo xa matsatsi a 3 xe mohlapo o dirilwe le Nama ya Phôôfôlô ya Lesôlô e llwê, Basitsana bohle ba mathumathša ba a bitšwa ka mokxoši wa xe motho a nametše thaba a xweletša are iuu! iuu! Mothumathsa Bosasa mohlapong ka xona mathumathša ohle a motse ba ya mošate ba tsena mo lapeng la pitša tša mohlapo ba tšea pitsana tšela tša bona tša mohlapo ba xa mohlapô mo Pitseng e kxolo ya mohlapo ba leba kua temong ba bang ba ya thoko ya Bohlabela bang thoko ya Bodikela bang thoko ya Lebowa bang thoko ya Borwa ba sepela ba tx tšama ba xaša mohlapo. mo mašemong le mo mekxobeng ya mašemo xe basitsana ba ile xo xaša mohlapo Bakxalabye le Bakxekolo kxosi o ba neela seruiwa sela sa xo tlišwa ke monna wa xo Loba pula re kxoši ele mokxalabye a ka ya le bona xa e sale e mofsa auwa!
27. Bona ba ya kua Lebityeng la kxoši a taala e huilaxo ya moste o, ba hlaba seruiwa se, xona kua Lebityeng se lewa xona, bang ba apha bang ba beša.

Le byala bo apeilwe bo xona, bo a nowa, xo tšewa ~~mmá~~
 mošwang wa kxomo ela la xo laba pula o bewa mo lebitleng la kxoši
 nama ya kxomo e e lewa feela ke Bakxalabye le Bakxekolo motho
 yo mofsa yo a sa xo bëlêxa yena auwa ka a êjê xo tšewa marapo
 a nama e ya kxomo ba a xaša (xo a bea) mo lebitleng la kxoši.
 Batho bohle ba motse ka Letsatši leo xa ba dumedišane ka xore:
 Dumelang auwa! Tumedišano ya mohlang oo e fo ba xore Pula
 mang le mang yo a Kopana nae? Mo Meksobeng ya motse
 tumedišano ke xore Pula. Ka moraxo Bakxekolo le ba Kxalabye
 ba Phuthexela mmoxô ba Dikoloxa Lebitla la kxosi ya bona ba
 28. opela ~~mmá~~ koša ya bona ya xo Kxopela kula bare: Maxabe-xabe
 re nyaka pula moxatša mahlako, re nyaka pula mexatša Pheladi xe
 ba feditše xo opela ba a Phatlalala ka xo thšela lehowa ~~xa~~ xo
 tee bare: Pula! pula! pula! Ke moka ba ya maxayeng a bona.

29.

12 11 Sehlabelo sa xe mahloko (Malwetši) mo naxeng
 a tletše
 Xo thibya Difata

Xe Malwetši a kwala ka bontši mo naxeng kxoši e bolwetši bo
 seng bya tsena naxeng ya xaxwe, o tla thiba difata ka xo rema
 thupa e meetse ya mohlare wa mokxalo. xo remiwa dithupa
 tše 8 di tlotšwa ka thsidi xo romwa mašobora ba ya xo di
 Pheka mo tseleng ya thoko ya Bodikela le Bohlabela le thoko ya
 Borwa le thoko ya Lebowa tikoloxo ya naxa ya kxoši e' e romilexo
 mašoboro oiphata tše tša dithupa di beiwa mellwaneng ya naxa ya
 kxoši e' xome Diphata tše tša dithupa di bitšwa xore ke Diphekô
 tša xo thiba Difata xa modiro wa mašoboro o fedile, xo Thomexa
 wa basitsana ba Mathumathša bona ba tsoxa e sale bošexo ka taelo
 ya kxoši ~~h~~ ba tla x mošate ba swere dipitšana tša xo xa mohlapô
 ba xa ~~mmá~~ Mohlapô mo mošate le bona ba dikoloxa le mellwane
 ya naxa ya kxoši ya bona ba sepela ba xaša mohlapo. wa thibela
 30. ya ~~mmá~~ Maduuma.

Xe modiro o wa ba bafsa o fedile; xo thomexa modiro wa ba baxolo. Ka taelo ya kxoši xo tšewa kwanyana tše 2 tse di senaxo bosadi tša mmala o tee di dirwa. Sehlabelo. engwe ke ya sehlabelo sa xe xo Phuthexile ba baxolo ba sethšaba, xa e hlabiwa sexolo thata ba hlokomela xore madi a yona a seke a rothela fase xoba xo thšoloxela fase le xore marapo a yona a seke a robya.

Ba apea nama ~~xmhm~~ xabotse xome xa e budule e solelwa Leselong, xome banna le basadi le bana bathoma xo e ja marapo kamoka ba a bea pele xa ngake e kxolo ya Mošate.

- Xe ba feditse xo ja Ngaka e kxolo ya mošate o ema ka maoto a swere Boditsi bya mosela wa Kxokong, o ina boditsi byo mo dading a Kwanyana ela e hlabilwexo o xesa (Fokêla) batho bohle ka madi a koanyana e xe bona bohle ba khunamile ka matolo xe xo fedile xo
31. tlišoa meetse batho bohle ba hlapa diatla le maoto Moxopong o tee. Xe ba feleletše xo hlapa kamoka. Ngaka ya mošate o ema ka maoto o gweletša ka lentšu le lexolo ore: Xa emongwe a na le modimo wa bo a seke are xo fihla xae a o Khunamela ka ~~ix~~ lebaka la Matsatši a 3. Xape xo seke xoa ya motho modirong o mong xo ba mašemong ka ona matsatši a re ~~ixix~~ direlaxo Badimo ba mosate ka ona. Ka xona ngaka ya mošate xe a feditše xo bolela ona mantšu a, a tayo xo sethšaba,. O tše a Lenaka la poš e e bexo e fenya tše ding ka matla o thšela meetse ka xo lona meetse ale ba hlapilexo ka ona a tletše lenaka. O a bolela ore: Byale tšwang ka kxôrô e'. ya mošate e kxolo e mong le e mong a fete mo xo nna a fete a swara lenaka le ka seatla a feta.
32. Xe ba ~~ixix~~ tšwile Ngaka ya mošate le matona a kxoši, ba kxobela marapo xa mmoxo ba a phuthela ka mokxopa wa Kwanyana e e hlabilwexo le meswang ya yona ba Ngaka lefsika le le nthšitswexo bodibeng bya meetse a noka e kxola ba le Phuthela ka mokxopa o wa

K34/79

Ser 564

kwanyana xo tee le marapo le mešwang ba tšea le kwanyana e ngwe ela ya bobedi. ba ya Nokeng xe ba fihla nokeng ba lahlela mokxopana ola o Phuthetšexo marapo le mešwang le lefsika le le nthšitšwexo bodibeng ba a lahlela ka meetseng bodibeng. Xe ba feditse xo lahlela mokxopana ola meetseng, matona a mošate ona a bolla xae Ngaka ya mosate o tšea Kwanyana ela ya 2 e sa phela o ya le yona leeto la letšatši kamoka, xe ale kxole-kxole le xae, o tše a meetse ale a lexo ka lenakeng la k̄ Poš. O noša kwanyana ela a tlilexo nayo a le mo šokeng. Kemoka o a elesa e a limela, xome o xomela xae a thabile.

33. Xe kwanyana e' e ka ~~mxix~~ bolawa ke se seng mo naxeng sebata xoba motho ba re: Madi a yona a re Phološitše. Xe a fihlile xae sethšaba se a Kxobokana xape, xome ba sexofatšwa ke ngaka ya mošate ka molora wa marapô a nku e ~~ix~~ nthso. Ngaka e kxolo ya mošate xo nyakexe motho yo ba mohweditšexo mo naxeng eo ba lexo xo yona. Yo a tsebaxo mokxwa wa naxa e' le xa e ka ba motho wa mohuta ofe le ofe, xe ba mo hwetsa fa xona e ~~ixx~~ tlemexile xore ba mokxethe xoba ngaka ya mošate Ngaka e nyahe ke yo a Kxethilexo ke Ditaola le xona e swanetšo xoba wa malapa a kxoši.

34. 10 Tša Monyanya o mosolo wa ngwaxa x o mofsa

Kxoši e kxolo ya motse e laela maxošana a ba motse wa xaxwe (Ke xore maxošana a maxôrô) xo thuša yena kxoši ka xo apeya mabyalwa a manthši le yena kxoši e kxolo o apeya mabyala a manthši mo kxorong ya xaxwe ya mošate (Ke xore basadi kamoka ba malapa a kxoro ya mošate ba swanetšo dira mabyalwa mo malapeng a bona) mabele a xo apeya mabyalwa a' batho ba mo mošate ba a tšea xo kxoši; Ka xe yena kxoši a swanetšo

Ser. 564

itukišetša xo nthša mekotla e 3 xoba e 4 ya mabele a ~~mmfi~~ mafsa. Ka xona basadi le basitsana ba tla Phuthexela mo moshate ba lale ba šila mabele a mmela o wa xo dira byalwa ba lale ba šila bošexo kamoka xo fihlela xa xo esa.

35. Xa xo esa ba tla thoma xo apea dipitša tša maxôbe xore ba je kapele letšatši le sešu la hlaba. Xe ba lle banna le kxoši le basadi le bana kamoka ba busimanyana le ba ~~x~~ basitsana ba tšwa motseng. Ke xona basitsana ba ke xore ba ba sešuxo ba tseba monna (ke xore ba ba sešuxo ba dira botswa) ba tsoxele nokeng letšatši le sešu la hlaba ba hlapa mebele ya bona, xe ba feditši xo hlapa mebele ya bona, ba xa meetse ka dikxapana xoba manaka. a dikxomo. Ke moka ngaka ya mošate e kxolo e ba eta pele ba apere matlakala a dihlare. Xe motho a ka xahlana nabo a seke a paltana ba tla mo tiya xaxolo a be a bushe a lefe ka kxomo ya Lengopa.

Meetse a ba a xaxo ka dikxapana xoba manaka a dikxomo ke a xo apeya byala b yo bo sa nowexo ke batho, ke bya xo nwewa ke badimo. E tlare xe ba feditše mola e šetše ele mosexare o moxolo wa sekxalêla ngaka e kxolo ya mošate e tla letša Phalafala xome e tlo ba xona ba yaxo xae.

36. Basadi ba baxolo le basitsana ka moraxo ba ya nokeng xo yo xa meetse a xo apeya byala byo bo tlaxo nowa ke batho kamoka. Xe ba feditše xo nwa mabyalwa kamoka a botho le a medimo, basitsana ba bafsa ke ~~x~~ xore = (Baba sa tsebexo monna) le ngaka ya mošate le kxoši le ba boxolo ba sethšoba ba tla tsoxa e sale bosasa ba ya Medimong.

Sa pele xe ba fihla ba nyaka ngaka e ngwe ka ntle le ngaka ya mošate e e swanetšoxo laola xore e ba botse xore ke ~~mmfi~~ mang ~~x~~ e a swanetšexo xo rwala byalwa byo bya medumo mo pele xa ngaka ya mošate, xo ~~x~~ nthši xo kxethwa mo baneng ba kxoši xo kxethwa ngwanenyana xoba mošimanyana.

Ser 564

Xe ba mo hweditše yena o tla eta pele xa kxoši a kxobaka-netswe ke basitsana bale ba xo xa meetse a xo apea byalwa bya medimo.

Xome xe ba fihlile xona medimong (Ke xore mabitleng a dikxosi)

Xo letšwa Phalafala le dinaka tsa melodi hlatlamanaxo le meropa ka moka ba letša ba tšwele makxeswa kxoši yona e tšwele la

37 Kume a e tlema matheka ka moketwana wa Lerala

Lešaba kamoka le a šala mo kxorong ya Serapa sa mabitla, xo

tloxa kxoši le ngaka ya mošate le ~~mxaxxaxi~~ morwadi wa

Lexapana la byalwa bya medimo ba ya pele xa xa modimo xo iša

byalwa. Xe ba batamela kxoši o ema kxojana xome ngaka ya

moshate le morwadi wa byalwa bya medima ba ya pele xa modimo

xo iša byalwa ba bea byalwa pele xa modimo Ke xore lebitleng

la mokgalabye yo mo taala yo e beng ele kxoši ya sethšaba se.

(Ke xona mo ba rexo ke medimong)

Byale ngaka ya mošate o bolela le modimo wa bona ore: Re tllile

pele xa xaxo re bea senō molomong wa xaxo o se amoxele ka

thabo ke sebêxo sa bana ba xaxo se ba se beexo fa pele xaxaxo,

re xo tsebiša xore mabele a maga a budule mo naxeng ya xaxo.

38. Xe a g feditše xo bolela o tšea lexapana la byalwa o thšeka byalwa mo mo godimo xa lebitla. A thoma a bitša maina a dikgoši tše di balokilwexo fao sethokxweng seo a ba kxopela are: A bana ba bapale mo lefaseng le la lena, a fetša ka xo letša Phalafala xo tsebiša sethšaba xore: medimo e amoxetše kxopelo tša lena le neo ya lena.

Xona basadi ba thoma oxo letša mekxolokwane banna ba letša diletšo

tša dinaka tša meludi ya xo lla ka xo hlatlamana, xona kxoši

e a tšwelela e tia ~~kaxi~~ kati ea taboxela xodimo le tlase ka

lethabo mo xare xa ~~xaxi~~ sethšaba, bakxekolo le bona ba tlala

matlalô a xo hlakela ka lethabo le mekxolokwane le diletšo tša

dinaka tša fele di koala, xwa tsoxa lerole la lethabo feļa ka

moraxo ba loela xae.

Ser 564

39. Xe ba fihla xae lesaba le ya kxorong ya mosate ba letša diletšo ba a bina. Xona ba moloko wa kxosi ba ya lepeng la kxosi le eleng lapa le lexolo la mosate ruri-ruri, ka mo lapeng la mošate xo na le mafsika a mararo 3 a a nthšitšwexo bodibeng kxale, a nthšitšwexo ke ba boxolo-xolo, le ona mafsika a' a thšelwa ka byalwa byale ka mabitla ale a ba boxoloxolo, Fao ngaka e kxolo ya mosate xa a sa na le tokelo ya xo dira selo, yena o no laela mantšu a' a swanetšwexo xo bolelwa o a bea molomong wa ngaka ela e ~~ix~~ nthšitšwexo ke ditaola. Ka xona ngakana e nyane elexo monthšišwa ke ditaola moswara lekapana o balamela mafsika ale a 3 o a bitša ka maina a dikxoši tše kxale tše di huilexo, o dira modiro o mo pele xa ba leloko la ba mošate o fetša ka xo thšela byalwa mo xodimo xa mafsika eo.

40. Lentšu la mafleleo o fetša ka xore le wena modimo yo moxolo-xolo yo re sa tsebexo leina la xaxo re xo bexela dineo le ditaba tše.

Mekxolokwane ya lethabo e g fela e kx kwala ngaku-kxolo ya mošate o letša Phalafala diletšo le tšona tša fele di xola di kwala kamoraxo xo ~~k~~ nthšišwa mabyalwa ale ba rexo ke a batho kamoka a a nowa xa ele byala bya medimo byona xa bo nowe ke motho.

Xo tlare mola batho kamoka ba robotše ~~mx~~ bašitsana bale, ba ~~ix~~ tsoša lešata le lexolo le le thšošaxo batho xe batho ba e kwa lešata le lexolo le le kaa! kaa! Ba swanetšo ipoloka ka ngwakong ke xe ba thšošitšwe ke xe ba e kwa xore ~~mxmxk~~ masexo-xare xo tlo lla Diriti kua mošate.

Xe batho ba thšabetše bohle ka ngwakong ba thoma xo nwa byalwa byola bya medimo le yena ngaka-kxolo ya mošate le ngakana e nyane bare: Xa xo se se ba thibelexo ka xore ke bahlanka ba medimo.

Ser 504

41 Xa xo esa ba a Phatlalala xore ba seke ba bonwa ke motho.
 Xome xe batho ba tsoxa ka moswane ba hwetša byalo byola bo
 fedile ka xona ba letša mekxolokwane ya lethabo bare: Medimo
 e amoxetše kxopelō ya rena
 Le byale batho ba banthši xa ba tsebe xore byalwa byo bo nowa
 ke batho ba sa na lekhlofelo ya xore bo nowa ke badimo ba
 mošate. Xa ele basitsana ba' bona ba ka seke ba bolela taba
 eo ke thopa ya ruri-ruri ka x xe xo na le tiišo ya polelo ya
 xore yo a tloxo bolela o tlo hua.
 Xe tše kamoka di fedile xo a ~~kxutixixx~~ Phatlalalwa xo iwa
 maxaeng. Xo tloxa fao se sengwe le se sengwe xa se sa iletšwa
 xo lewa

12 Xo loša mosadi

"2. Kgale lesoxana le be le sa inyakele mosadi ka noši, xoba xo
 Loša. Bakgale ba be ba n ala mosadi ka lelōkō xoba ka
 boxwera bya batowadi ke xore lesoxana le be le nyala ngwana
 wa ramogoloaxwe xoba wa rangwaxwe xoba wa Rakxadi xoba wa
 malome, xo byalo le mothepa o be a nyalwa xa ramoxolo, Rangwane
 Rakxadi Malome, xa xo se byalo tataxo lesoxana o be a nyakela
 morwa wa xaxwe mosadi mohuteng wa batho ba a ba tsebexo xore
 : Ba na le leuxo. ba mekxwa e mebotse. Ke xore bathong ba a
 ba tsebang ba sena mekxwa e mebe ba tumo e botse sethšabeng,
 ke xore ba ba senaxo Dintwa Bohodu Bolohla Boloi Bootswa
 letše ding tse mpe ke gore batho ba peu ya xo loka. Xona
 tataxo ~~ixx~~ lesoxana xe a kxanyoxile lapa la motho yo wa xo
 loka a tseba ruri xore ka fa nthse xo na le mothepa o tla ya
 ka nthse xo kxopelela morwa wa xaxwe mosadi xona, o tla ya
 xo tataxo mothepa a mohwetša a dutse kxorong le banna ba bangwe
 a miletša thoko thopeng a bolela nae are: morwa mokete ki re.

43. Ntswale o mpešlê mpyenyana, mpyenyana a šupa kxarebe ea monna yo a bolelang nae. Ka tataxo mothepa a dumela a rata ditaba tša xaxwe o tla mo fetola are: Boele xae xa xaxo ki xa tla ka xo tsebišetša beng ba gagoe, "Nna xa re Beng pudi re beng leledu" xe a rialo a šupa mosadi mmexo kxarebe e' xe a sepetše o tla šala a botša mosadi wa xaxwe are mokete o be a le fa: ~~mm~~ ore: mpeeleng mpyana, xe ba kwane le mosadi, ka tumelalano e botse xona monna o tla tsebiša ba leloko labo mosadi le yena a tsebiša labo Lelôkô ka moraxo xa lebakanyana tataxo lesoxana o tla boa a tla, a fele a sa bolela ona mantšu ale a xaxwe a mathomong, xona tataxo mothepa le mosadi ba bitša morwedi wa bona mahlong a tataxo lesoxana ba tsebiša kxarebe ea bona bare: wena bokete. Mokxalabye ye ~~mm~~ o a go nyaka xo xo nyala, xe mothepa yo a ile a emiša maheo xa tee a lebelela mokxalabye yo, tataxo lesoxana a tloxe a inamela fase 1 batswadi ba mothepa ba fetola tataxo lesoxana bare: Boela xae morwa bokete taba tša xaxo di kwetše. Ka mothepa yo, a ka fele a tsepele ~~mm~~ ditše mahla xodimo xa tataxo lesoxana. Xona batswadi ba mothepa bare xo tata xo lesoxana Boela xae morwa mokete, taba tša xaxo di padile di a xanexa. Tše ke
44. dika tše pedi tše di bexo di bailwe di beetšwe xo dumela xa mothepa le xo xana xa xaxwe. Sapele 1 seka ke xore xe mothepa a dumelana le batswadi ba xaxwe mo tabeng e ba mnotšaxo yona elexo ya xo nyalwa xa xaxwe, xe a dumela ba tla mmona ka xo lebelela tataxo lesoxana ka xo tsoša mahlo xa tee ~~mm~~ feela moraxo a inamela fase, xona fao ke taetšo ya xore o a dumela. 2 Xe mothepa a ka re xe a botšwa ke batswadi ba xaxwe taba e ya xo ka nyalwa xome ba mo laetša tataxo lesoxana ko xo fore: Mokxalabye yo o a xo tsoma, xona mothepa a fele a tsepeleditse fahloxo sa gagoe xodimo xa mokxalabye yo eleng tataxo lesoxana a seke a uša sefahlexo. Ke taetšo ya xore mothepa yo o a xana xa a rate. mokxalabye yo xe kwano ele xona batswadi ba bana

45. eleng ba mothepa le lesoxana ba koane ba dumelanelane xona le mothepa a dumetše ka xo uša sefahloxo xona tataxo mothepa le mmaxwe ba tsebiše meloko ya bo mōna xo byalo le tataxo lesoxana le yena o tsebiša ba leloko labo. Xe meloko kamoka e tsebile taba e', xome ba e dumetše bohle ba meloko xona xo ludišwa tša xo dula xa lenyalo.

13 Lenyalo

Mehleng ya kxale ki dikxomo di be di hlokwa di di be di bonala mo bathong ka Phokolo e kxolo; motho o be a noba le i diruiwana e se di kae feela le xa xole byalo ba be ba nyala basadi ke tsona, dikxomo le diruiwa tše ding di thomile xo ata le xo axa mo bothong i ba baso, ka xona batho ba baso ba direla e mošweu lebaka la ngwaxa kamoka xe ngwaxa o fedile motho e moso o be a newa kxomo ke e mošweu bang ba be ba e ya

46. mo meepong ba putswa ka thšalate xo e ba reka dikxomo ka yona xore ba i tle ba kxone xo nyala basadi.

Tataxo lesoxana o be are xe a feditše ditaba tša kxopelo ya mosadi a na le kwano e batse le batswadi ba kxarebe xona o be a tsebiša banna ba kxōrō ya xabo xore ke kwane le ba bokete ka xa morwedi wa bona ke rata xa mo nyalela morwa waka. Xe a buditse banna ba kxoro ke xore ba leloko. o be a nyaka kxomo mohlomong le nku tše 3 le pudu e tee xore ebe diruiwa tše 3 xona di a xapya di išwa xa bo mothepa xo nyala, xe di fihla ele tše 5. Ke lethabo le lexolo: Bare o nyetse ka moroga bya tau xe a ka hlaelewa ke xo fetša i palo ya 5 motho yo o be a nyatšwa ka matle, se se bexo se tumišwa kudu mo lenyelong la sesotho ke kromo le nku nku le yona e be e se swanela xoba e tee e ka ba tše 3 xoba 2. Xe i diruiwa di se xona xo be xo nyalwa ka moxoma wa sesotho o bitšwaxo moxoma wa mohlapitsi le ona o be o

22X

K34/79

Mer 564

47. tumišwa xaxolo o nyala mosadi le kxomo le xa ele e tee pudi
yona e be e nyatšexa xaxola e sa nyale mosadi Kxomo nku
Moxoma wa sesotho wa mohlapitsi tsona di be di tumišwa xaxolo
mo lenyalong. Xape nku e tee e be e xanexa ka xore xa e na
dinaka xona xe motho a nthša nku e tee x xonyala o be a
swanetšo nthša le pudi xore pudi e ê emele dinaka tša nku
ka xore nku xa e na dinaka xona xa ele e tee vatho ba tla
re beêka ~~re~~ refe marumu eleng dinaka xa ele tše 2 xoba 3
xona xo lokihle ke matla ~~x~~ le kxomo ya sethšupya o be e
swanetšo oketswa ka pudi ya dinaka xona pudi e ke naka tša
kxomo e', xona ke matla a bona manaba aka seke a ba dira selo
ba nale marumu eleng dinaka. Xape diruiwa tše 7 di be ~~diruiwa~~
di ile xo nyala, batswadi ba mositsana ba re o a re šupa ka ~~re~~
monwana wa Thsupa-Baloi re tla hua ka pelo ka xona xo nthšwa
seruiwa sa bo 3. Xona xo lokile le diruiwa tše 10 xedi
ratexe kudu bare ke xo bipetša batswadi ke xore mohlomong
xa lesoxana le mothepa ka moraxo xa lebaka xe ba ka fapana
batswadi ba mothepa ba bipelwe ke xo kxala yo a Phošitsexo ka
xona xo ratexa tše 11. Mothepa yo le ~~le~~ lesoxana le xe ba
ka fiwa n wana wa mošimanyana xo be xo tšewa ~~le~~ lerumu le
tsengwa mo sethobolong e o ke taetso ya xore ka mo lapeng le
xo tswetšwe lesoxama moswari wa lerumu mo hlabani wa marumu
~~le~~ mang le mang e a fetang o tla tsoba taba e ka lerumu le
xore lesoxana letswetswe fa.

END. S. 564.